




Khomphiutha ke eng?

Patricia Ndlovu

Pexels; Pixabay





Khomphiutha ke motšhini o o dirang ka tshedimosetso.


E ke mefuta e le mene ya dikhomphiutha:

Lepothopo (1)

Dsekethopo (2)

Sematefounu (3)


Thabolete (4)



O bogela tshedimosetso mo sekirining (5).

O tlanya tshedimosetso mo khiibotong (6).

O dirisa mmaoso (7) go go supetsa mo sekirining.



O sutisa mmaoso fa o ntse o bogela sekirini.

O tlopha tshedimosetso mo sekirining le go gatelela le go tobetsa mmaoso ka monwana.



Dikhomphiutha tsa lepothopo di na le thatšephele (8) mo boemong ba mmaoso.

Sutisa monwana go ralala thatšephele.


O gatelela go le gonnye go tobetsa mo tshedimosetsong.



Lebelela khiiboto le go batla dikonopo tsa:

1. ditlhaka
2. dipalo
3. matshwaopuiso

Dikonopo tse, di go thusa go tlanya tshedimose tso mo khomphiutheng.




Lebelela khiiboto mo sematefounung se.

Mo sekerining sa sematefounu, o ka tlanya ka menwana ya gago ya kgonojwe.



Dikhomphiutha tse dingwe di na le sekirini se se amiwang (10). Sekao, dithabolete le sematefounu.

O dirisa monwana le wa kgonojwe go dira ka tshedimose tso mo sekirining se se amiwang.



Fa o sutisa monwana wa gago le kgonojwe ka phatlalatso, setshwantsho se nna segolo.


Fa monwana wa gago le kgonojwe di boela go kopana, setshwantsho se a nyenyefala.



Re dirisa dikhomphiutha fa re dira le go ithuta.

Re dirisa dikhomphiutha go tlhaeletsana.

Re dirisa dikhomphiutha go ithuta le boithabiso.



Leina le lengwe la khomphiutha ke sediriswa.

Ke sediriswa sefe se balelapa la gago ba se dirisang, go dira ditirwana dife?

—Dipotso



1. Kopolola setshwantsho mme o se kwale maina:

- a. khiiboto
- b. mmaoso
- c. sekirini

2. O dirisa karolo nngwe le nngwe, jang:

- a. mmaoso?
- b. khiiboto?
- c. sekirini?

Buka e, ke nngwe ya metseletsele ya dibuka tse nne tse di tlhagisang dintlha ka thekonoloji ya khomphiutha.

Bukakanelo e tlhametswe porojeke ya didiriswa tsa go buisa ya Zenex Ulwazi Lwethu ya 2021.



Ulwazi Lwethu is a Zenex Foundation funded and initiated project to develop a series of graded and leisure African language readers and teacher support materials. This project is targeted at teaching and supporting learners in the Foundation Phase to improve their home language reading and understanding. The readers have been originated in nine African languages in collaboration with Molteno Institute for Language and Literacies, Nelson Mandela Institute for Education and Rural Development, Room to Read South Africa, and Saide. All resources are developed as Open Education Resources (OER).



NELSON MANDELA
INSTITUTE FOR
EDUCATION AND
RURAL DEVELOPMENT



Room to Read®
World Change Starts with Educated Children®

Your attribution should include the following:

Title: Khomphiutha ke eng?

Author/s: Patricia Ndlovu

Translator/s: Dineo Moatshe

Illustrator/s: Pexels; Pixabay


Assurer/s: Opelo Thole

Language: Setswana



© Zenex Foundation - Saide 2023

CC BY includes the following elements:

BY  - Credit must be given to the creator

